



Phumu o takalaho!



Mishumo Maphaha





Phumu ndi musidzana o takalaho.

U takalela u tamba na mukomana wawe
Phuluso.

U takalela u tamba na Diego, tshimange
tshawe tshitshena.





Phumu u takalela u vha a tshikoloni.

U takala musi mudededzi vha tshi mu
humbela uri a ime phanda ha kilasi a vha
vhalele.






Phumu u a takala a tshi ḥalela zwiṭiṭshi zwa zwipopai.

Diego u ḥalela nae.

Phumu u sea o sea!






Phumu u takalela u vha a phakhani.

U funesa u tamba kha devhu.

Phumu u vhona Diego murini.






Phumu u takala musi vha tshi ya
mavhengeleni.

U takalesa musi mme awe vha tshi vha
rengela zwiambaro zwavhuđi!

Vhuvhili havho, Phumu na Phuluso vha funa
muvhala wa phephuļu!







Phumu u takala musi a kerekenei.

U funesa u imba na u rabela.

Diego tshi mu imela muñangoni.





Phumu u takala musi muļa wa hawe u tshi
kuvhangana.

U takalesa musi hu tshi ļiwa ḥama ya khuhu
na raisi.

Diego na tshone tshi funa ḥama ya khuhu.





Phumu u na vhutshilo vhu takadzaho!

Ngangoho ndi musidzana o takalaho.
U takalesa musi a na Diego!